


Setswana

Kgato

3A

# Molemirui Morwesi le Dikgabo



Pfano Andy Motloung



## Medumopuo (e meswa)

lw, rw

## Mafoko a adirisitsweng gantsi (a maswa)

Setshosa

Tshwetso

hutshe

tshogile

**Molemirui Morwesi le Dikgabo**

**Setswana**

**Kgato 3A**

ISBN: 978-1-77981-056-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Pfano Andy Motloung

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Vusi Malindid

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023


# Molemirui Morwesi le Dikgabo



**Pfano Andy Motloung**

Molemirui Morwesi o jetse mmidi le matokomane mo tshimong ya gaagwe.

O ne a na le bothatha bo bogolo. Ka gale dikgabo tse pedi, di ne di tla go ja mmidi le matokomane a gaagwe.



Molemirui Morwesi, a tsaya tshwetso ya go dira setshosa ka legong go tshosa dikgabo.


O ne a tsaya dikgong mme a a kgomaretsa mmogo.

Morago a apesa setshosa diaparo tsa kgale mme a se rwea le hutshe.



Fa letsatsi le wela, dikgabo tse pedi tsa tla  
kwa polaseng go ja matokomane le mmidi.


Tsa ema fa di bona setshosa.






Dikgabo tsa atamela gaufi. Setshosa sa se ke sa tshikinyega.

Dikgabo tsa atamela gaufi thata. Fela setshosa sa se ka sa tshikinyega.



Dikgabo tsa tshaga le go simolola go ja.

Di ne di sa tshabe sepe.



Jaanong dikgabo tsa tlolela mo setshoseng.


Fa di le mo godimo ga setshosa, tsa kgomarela. Molemirui Morwesi o ne a tshasitse sekgomaretsi mo setshoseng.

Di ne di gaeletswe! Di ne di sa kgone go falola.



Mo mosong o o latelang, Molemirui Morwesi  
o ne tshogile go bona dikgabo tse pedi di  
ngaparetse mo setshoseng.


O tla dira eng?



Molemirui Morwesi a bone gore a bitse  
Bafalosi ba Diphologolo.

Bafalosi ba kgomarolola dikgabo mme ba  
tsamaya le tsona.





Molemirui Morwesi o ne a itumetse. Mmidi le matokomane a gagwe a ne a babalesegile.

Dikgabo tse pedi di ne di itumeletse go babalesega mo legaeng la tsona.





# Ulwazi Lwethu

## Readers

### Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

### Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Dithako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

### Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa dithlapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Sethako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

### Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Dithare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 2014

**Room  
to  
Read™**

**NELSON MANDELA**  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT

**Saide**  
Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweletswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute  
Zenex Foundation, but you may not change  
this work in any way or use it commercially.

